

„13 Jul Plantaže” A.D.

Broj: 6410/1

Mjesto i datum: Podgorica, 25.01.2019. godine

**ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA
POSTUPAK NABAVKE
Sistema za navodnjavanje – kap po kap**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: "13.jul-Plantaže" a.d. Podgorica	Lice/a za davanje informacija: Predsjednik komisije
Adresa: Put Radomira Ivanovića 2	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02016281
Telefon: +382 20 658 051	Faks: +382 20 658 051
E-mail adresa:	goran.milic@plantaze.com

II Predmet nabavke**a) Vrsta predmeta nabavke** Robe**b) Opis predmeta nabavke**

Nabavka materijala za podizanje sistema za navodnjavanje po principu kap po kap.

III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke: Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet nabavke se nabavlja:

 Po partijama

Partija 1: Lateral, procijenjene vrijednosti bez uračunatog PDV-a 36.700,00€, sa uračunatim PDV-om iznosi 44.407,00 €

Partija 2: Cijevi, procijenjene vrijednosti bez uračunatog PDV-a 23.000,00 €, sa uračunatim PDV-om iznos od 27.830,00€.

Partija 3: Ostali elementi, procijenjene vrijednosti bez uračunatog PDV-a 26.500,00 €, sa uračunatim PDV-om iznosi 32.065,00€

UKUPNO:
bez uračunatog PDV-a: 86.200,00 €
sa uračunatim PDV-om: 104.302,00 €

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Fakultativni uslovi

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza:

liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Za partiju 1

- *Deklaraciju o usklađenosti sa standardom EN ISO 9261:2004*
- *Prateće ateste uz deklaraciju o usklađenosti sa standardom EN ISO 9261:2004*
- *Rezultate testa kapaljke za stavku lateral*
- *Tehnički list ponuđene robe*

Za partiju 2

- *Cijevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201 o čemu će svedočiti DVGW sertifikat i INSTA CERT sertifikat kao obavezni prilog uz isporučene cevi*

Za sve partije

- *Tehnički list za svaku ponuđenu stavku robe*
- *Ateste i rezultate materijala korišćenih za proizvodnju svih ponuđenih djelova*

mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

Za sve partije

Ponudač je u obavezi da dostavi međunarodni ISO 9001 standard.

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

V Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VI Rok i mjesto izvršenja ugovora

- Rok izvršenja ugovora: 120 dana od dana zaključivanja ugovora.
 - o Rok isporuke: izabrani ponudač je u obavezi da robu isporučuje Naručiocu sukcesivno, s tim što zadnja isporuka mora biti najkasnije 25.02.2018. godine.
 - o Način i isporuke: sukcesivno u skladu sa potrebama Naručioca
- Mjesto izvršenja ugovora magacin naručioca Podgorica

VII Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

engleski i italijanski jezik

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude za Partiju 1, Partiju 2 i Partiju 3 je:

ekonomski najpovoljnija ponuda,

1. Funkcionalne karakteristike proizvoda – 20 bodova
2. Garantni rok – 10 bodova
3. Cijena – 70 bodova

Za partiju 1:

Kategorija 1 će se bodovati na sljedeći način:

- Samokompenzujuća kapaljka – 10 bodova
- Sastav materijala laterala – 10 bodova

Kategorija 2 će biti izračunate na osnovu formule: $X_{ponuđeno}/X_{maximalno}$ *broj bodova.

Kategorija 3 će biti izračunata na osnovu formule: $C_{najniža\ cijena}/C_{ponuđena\ cijena}$ *broj bodova.

Za partije 2, 3

Kategorija 1 će se bodovati na sljedeći način:

- Sastav materijala – 20 bodova

Kategorija 2 će biti izračunate na osnovu formule: $X_{ponuđeno}/X_{maximalno}$ *broj bodova.

Kategorija 3 će biti izračunata na osnovu formule: $C_{\text{najniža cijena}}/C_{\text{ponuđena cijena}} * \text{broj bodova}$.

IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 7 do 14 sati, zaključno sa danom 30.01.2019. godine u 12:30 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 30.01.2019. godine u 13:00 sati, u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2., 81000 Podgorica.

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XI Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je:

Za partiju 1, 2, 3: avans 20%, ostatak odloženo na 120 dana od datuma fakture

Način plaćanja je: virmanski

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom važenja za vrijeme ukupnog trajanja ugovora

garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

Partija 1 – Lateral

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Lateral (PE crijevo)	Nominalni prečnik 20mm spoljašnji prečnik 20,1 unutrašnji prečnik 17.7mm debljina cijevi 1.15mm kapaljke na rastojanju od 0,80m kapacitet kapaljke 2,1 lit/h (Multibar) sa dijapazonom rada i stabilnog iskapavanja na projektovanoj dužini laterala 416,8 m i hidrauličkim gubitkom 25,07 (m) pri ulaznom pritisku 3 bar	m	206.720

Garantni rok :

- Za stavku 1 iz tehničke specifikacije – 7 godina

Garancije kvaliteta koje je potrebno dostaviti uz isporuku robe:

- ISO 9001,
- Ateste materijala koji su prošli testove i uticaj na kvalitet vode,
- Tehničke listove i WRAS

Način sprovođenja kontrole kvaliteta

1. Provjera usklađenosti dostavljenih sertifikata o analizama od strane ponuđača sa specificiranim “bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija” iz dijela “tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke, odnosno predmjer radova” zahtjeva za prikupljanje ponuda.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

Partija 2 – Cijevi

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Cijevi od polietilena visoke gustine HDPE PE-100	D(mm) 125/10 bara S 7.4 SDR17 (S-8) PN10	m	180
2	Cijevi od polietilena visoke gustine HDPE PE-100	D(mm) 110/10 bara S 6.6 SDR17 (S-8) PN10 Cijevi potrebno isporučiti u koturove od 50 metara.	m	1.500
3	Cijevi od polietilena visoke gustine HDPE PE-100	D(mm) 90/10 bara S 5.4 SDR17 (S-8) PN10 Cijevi potrebno isporučiti u koturove od 50 metara.	m	2.800

Garantni rok :

- Za svaku stavku iz tehničke specifikacije garantni rok 30 godina

Garancije kvaliteta koje je potrebno dostaviti uz isporuku robe:

- ISO 9001,
- Ateste materijala koji su prošli testove i uticaj na kvalitet vode,
- Tehničke listove i WRAS

Način sprovođenja kontrole kvaliteta


1. Provjera usklađenosti dostavljenih sertifikata o analizama od strane ponuđača sa specificiranim "bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija" iz dijela "tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke, odnosno predmjer radova" zahtjeva za prikupljanje ponuda.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

Partija 3 – Ostali elementi

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Obujmica	DN 110 x 3/4" Obujmice treba da budu proizvedene i atestirane za cijevi u skladu sa EN 12201 Garantni rok 5 godina	kom	900
2	Obujmica	DN 90 x 3/4" Obujmice treba da budu proizvedene i atestirane za cijevi u skladu sa EN 12201 Garantni rok 5 godina	kom	1300
3	Luk 90° Elbow 90° PE100	DE 125 SDR 17 PN 10/S8	kom	10
4	Luk 90° Elbow 90° PE100 luk sa spojnicom	DE 110 SDR 17 PN 10/S8	kom	30
5	Liveno gvozdена RRF redukcija	125 / 100		42
6	Liveno gvozdeni luk 90°	DN 125	kom	12
7	"Tuljak"	DE 125 mm SDR 17	kom	20
8	Prirubnica	DE 125 mm	kom	20
9	Redukcija	DE 110/90 PE100 SDR17 PN10/S8	kom	22
10	Cep krajnja kapa	DE 90 PE 100 SDR17 PN10/S8	kom	20
11	Reducir spojnica sa pritezним prstenom	fi 110/90 PN 10	kom	30
12	Livenogvozdeni TT komad	DN 125	kom	11
13	Spojница čep (krajnja kapa) sa pritezним prstenom	fi 90 PN 10	kom	60
14	PE crijevo	DE 32 mm PE 100	m	4.500

15	Multijoint poluspojnicica	DN 250	kom	4
16	Multijoint poluspojnicica	DN 150	kom	4
17	Multijoint poluspojnicica	DN 125	kom	4
18	PLJOSNATI ZASUN	DN125	kom	20
19	Vijak M 16 x 70		kom	1.000
20	Vijak M 16 x 90		kom	1.000
21	Vijak M 18 x 80		kom	600
22	Liveno gvozdeni FF komad	DN 125 L200	kom	15
23	Liveno gvozdeni FF komad	DN 125 L300	kom	10
24	Liveno gvozdeni FF komad	DN 100 L200	kom	2
	Liveno gvozdeni FF komad	DN 100 L300	kom	2
42	Zracni ventil s dvije kugle bez sredisnjeg ventila	DN 50 PN 10	kom	2
43	Zracni ventil s dvije kugle bez sredisnjeg ventila	DN 80 PN 10	kom	2
44	Redukcija	Plastika PN10 1" x 3/4"	kom	500
45	Spojnicica	PN 16 25x25	kom	20
46	Spojnicica	PN 16 32x32	kom	20
47	Spojnicica	PN 16 63x63	kom	20
48	Adapter	20 x 3/4"	kom	2.500
49	T komad sa prstenom	20 x 20 x 20	kom	100
50	Spojnicica sa prstenom	20 x 20	kom	15.000
51	Spojnicica sa prstenom	16 x 16	kom	1.000
52	Čep	fi 20	kom	1.800
53	Filter 5" sa prirubnicom	DN 125	kom	6
54	Gumeni dihtung	DN 125 PN10	kom	150
55	Glicerinski manometar	0-10 bar	kom	12
56	Poluspojnicica sa metalnom prirubnicom Compression Flange Adaptor with Metal Flange	100 - 110	kom	50

				
57				

☒ Garantni rok :

- Kako je nevedeno u tehnickoj specifikaciji

☒ Garancije kvaliteta koje je potrebno dostaviti uz isporuku robe:

- ISO 9001,
- Ateste materijala koji su prošli testova i uticaj na kvalitet vode,
- Tehničke listove i WRAS

☒ Način sprovođenja kontrole kvaliteta

1. Provjera usklađenosti dostavljenih sertifikata o analizama od strane ponuđača sa specificiranim "bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija" iz dijela "tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke, odnosno predmjer radova" zahtjeva za prikupljanje ponuda.

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

**po zahjevu za prikupljanje ponuda broj _____ od _____ godine
za nabavku**

(opis predmeta nabavke)

ZA

Predmet nabavke po partijama

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ¹	
PDV	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

1

FINANSIJSKI DIO PONUDE – PARTIJA 1

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a
1						
2						
3						
.....						
Ukupna cijena bez PDV-a						

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika isporuke/izvršenja	
Garantni rok	
Garancije kvaliteta	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

FINANSIJSKI DIO PONUDE – PARTIJA 2

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a
1						
2						
3						
.....						
Ukupna cijena bez PDV-a						

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika isporuke/izvršenja	
Garantni rok	
Garancije kvaliteta	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

FINANSIJSKI DIO PONUDE – PARTIJA 3

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a
1						
2						
3						
.....						
Ukupna cijena bez PDV-a						

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika isporuke/izvršenja	
Garantni rok	
Garancije kvaliteta	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

**DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE
SPOSOBNOSTI**

Ne zahtijeva se.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Za partiju 1

- *Deklaraciju o usklađenosti sa standardom EN ISO 9261:2004*
- *Prateće ateste uz deklaraciju o usklađenosti sa standardom EN ISO 9261:2004*
- *Rezultate testa kapaljke za stavku lateral*
- *Tehnički liste ponuđene robe*

Za partiju 2

- *Cijevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201 o čemu će svedočiti DVGW sertifikat i INSTA CERT sertifikat kao obavezni prilog uz isporučene cevi*

Za sve partije

- *Tehnički liste za svaku ponuđenu stavku robe*
- *Ateste i rezultate materijala korišćenih za proizvodnju svih ponuđenih djelova*

mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

Za sve partije

Ponuđč je u obavezi da dostavi međunarodni ISO 9001 standard.

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

NACRT UGOVORA O NABAVCI LATERALA - PARTIJA 1

Ovaj Ugovor se zaključen između:

Naručioca, „13 JUL-PLANTAŽE“ a.d. Podgorica, ulica Put Radomira Ivanovića br.2, Matični broj/ PIB 02016281, PDV: 20/31-00021-4, Žiro račun br: 550-1092-08 kod Societe Generale Montenegro, koga zastupa Izvršni direktor Verica Maraš dipl.ecc (u daljem tekstu: NARUČILAC), s jedne strane, i

Ponudača: _____ sa sjedištem u _____, ulica _____ Matični broj: _____ PIB: _____, Žiro račun br. _____ kod _____ banke, koga zastupa _____ (u daljem tekstu: DOBAVLJAČ), s druge strane.

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavku sistema za navodnjavanje-kap po kap, u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikacijom datom u zahtjevu za prikupljanje ponuda za nabavku, Partija 1, broj: _____ od _____ 2018.godine.

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, Partija 1, broj: _____ od _____ 2018.godine

Ponuda ponudača broj: _____ od _____ 2018.godine.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka i isporuka laterala, u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikacijom datom u zahtjevu za prikupljanje ponuda za nabavku, Partija 1, broj: _____ od _____ 2018.godine, Rješenja o izboru najpovoljnije ponude za Partiju 1, broj: _____ od _____ 2018.godine i prihvaćenoj Ponudi Dobavljača broj: _____ od _____ 2018.godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu iz člana 1. ovog Ugovora u svemu prema tehničkim karakteristikama/specifikaciji i ostalim uslovima iz prihvaćene ponude, i to:

1. Lateral (PE crijevo) 206.720 m

Nominalni prečnik 20mm

spoljašnji prečnik 20,1 unutrašnji prečnik 17.7mm

debljina cijevi 1.15mm kapaljke na rastojanju od 0,80m

kapacitet kapaljke 2,1 lit/h (Multibar) sa dijapazonom rada i stabilnog iskapavanja na projektovanoj dužini laterala 416,8 m i hidrauličkim gubitkom 25,07 (m) pri ulaznom pritisku 3 bar

~~2. Kuka za vješanje laterala, Fi 20, 420.000 komada~~

Član 3.

Ukupna vrijednost robe prema prihvaćenoj ponudi Dobavljača broj: _____ od _____ 2018.godine iznosi _____ € (slovima: _____ eura) bez uračunatog PDV-a, odnosno _____ € sa uračunatim PDV-om

Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenljiva za period važenja ovog Ugovora.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku robe izvršavati sukcesivno u skladu sa potrebama Naručioca, s tim što zadnja isporuka mora biti najkasnije 25.02.2019. godine, magacin Naručioca, Podgorica, Čemovsko polje, po paritetu DAP Podgorica (Incoterms 2010).

Paritet isporuke za strano lice (ino dobavljač), a u vezi plaćanja poreza na dodatu vrijednost, Naručilac može odrediti shodno članu 12. Stav1 tačka 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Sl.list RCG“ br. 65/01....04/06 i „Sl.list CG“ br.16/07, 40/11) kojim je definisano na način kako slijedi:

Za strano lice koje u Crnoj Gori obavlja djelatnost preko poslovne jedinice, saglasno članu 28.

Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Sl.list RCG“ br. 65/02....16/06, 64/08), ta poslovna jedinica obračunava i plaća PDV, u skladu sa ovim Pravilnikom (Poslovna jedinica stranog lica istupa u ime i za račun stranog lica, pri čemu mora koristiti firmu matičnog preduzeća, njegovo sjedište i svoj naziv);

Shodno članu 12 a saglasno stavu 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, strano lice koje, u skladu sa propisima nije obavezno osnovati poslovnu jedinicu, a vrši promet u Crnoj Gori, upisuje se u registar obveznika za PDV i može imenovati poreskog zastupnika koji u njegovo ime ispunjava obaveze propisane ovim Pravilnikom;

Shodno članu 12 stav 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, ako poreski obveznik koji nema sjedište u Crnoj Gori ne imenuje poreskog zastupnika, PDV plaća primalac proizvoda, odnosno usluga (Naručilac).

Isporuka robe biće izvršena i potvrđena pismenim aktom o primopredaji.

Ugovorne strane su saglasne da se kvantitativni i kvalitativni prijem predmetne robe i uvid u rok trajanja iste vrši u mjestu (skladište) Naručioaca i u trenutku preuzimanja robe od strane Naručioaca čime se isporuka smatra izvršenom, samo pod uslovom da nije bilo primjedbi od strane Naručioaca.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će kvalitet robe u svemu biti u skladu sa propisima EU iz ove oblasti i da će kvalitet predmetne robe biti u svemu identičan traženim tehničkim karakteristikama/specifikacijom i karakteristikama datim u ponudi Dobavljača.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta vrši se provjerom usklađenosti dostavljenih sertifikata o analizama od strane Dobavljača sa specificiranim "bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija" iz dijela "tehničke karakteristike/specifikacije predmeta nabavke.

Dobavljač se obavezuje da će Naručioacu dostaviti sledeće:

- Deklaraciju o usklađenosti sa standardom EN ISO 9261:2004
- Prateće ateste uz deklaraciju o usklađenosti sa standardom EN ISO 9261:2004
- Rezultate testa kapaljke za stavku lateral
- Tehnički list ponuđene robe
- Tehnički list za svaku ponuđenu stavku robe
- Ateste i rezultate materijala korišćenih za proizvodnju svih ponuđenih dijelova

Ugovorne strane su saglasne da će svaka isporuka biti predmet prijамne kontrole kvaliteta prema planovima kontrolisanja Naručioaca.

Za vrijeme trajanja ugovora, za svaku isporuku robe, na dan isporuke uradiće se kvalitativni prijem robe, koji podrazumijeva kontrolu parametara datih u tehničkim karakteristikama/specifikaciji i prihvaćenoj ponudi Dobavljača.

Član 6.

Garantni rok predmetne opreme za je 7 (sedam) godina

Garancija kvaliteta:

- ISO 9001,
- Ateste materijala koji su prošli testova i uticaj na kvalitet vode,
- Tehničke listove i WRAS

Član 7.

Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na predmetnoj robi, koji se pokažu u toku garantnog roka, ukoliko su nedostaci u skladu sa garantnim uslovima.

Ukoliko Dobavljač ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, Naručilac ima pravo da o trošku Dobavljača, angažuje dugo lice za otklanjanje svih nedostataka na izvedenim radovima, a Dobavljač se obavezuje da će u roku od 10 dana od dana dostavljanja fakture od drugog lica platiti fakturisani iznos za radove koje je to drugo lice izvršilo za otklanjanje nedostataka koji su bili obaveza Dobavljača.

Član 8.

Ukoliko Naručilac ustanovi prijemnom kontrolom da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora, odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude, sam bez potrebnog prisustva Isporučioca, sačinjava reklamacioni zapisnik i obavještava Isporučioca o vraćanju-reklamaciji robe koja je pristigla u magacin Naručioca i koji Isporučilac obavezan da prihvati.

Ukoliko se posumnja u kvalitet isporučene robe na osnovu upotrebe iste u procesu proizvodnje Naručilac obavještava Isporučioca o navedenim nedostacima i problemima nastalim u proizvodnji.

U tom slučaju stručna lica Naručioca sačinjavaju reklamacioni zapisnik koji uz obavještenje dostavljaju Isporučiocu putem e-mail adrese, koji je obavezan da u roku od 1 (jednog) radnog dana pismeno obavijesti Naručioca da li će se odazvati pozivu ili ne, putem e-mail adrese.

Ukoliko se Isporučilac odazove pozivu, dužan je da nakon prijema obavještenja, a najkasnije u roku od 48 časova, o svom trošku, pošalje svog predstavnika, stručno, odgovorno lice koje će sa odgovornim licem iz kontrole kvaliteta i proizvodnje konstatovati nastali problem i sačiniti zajednički zapisnik o daljem postupanju sa robom.

Ako se Isporučilac ne odazove pozivu i ne sačini se zajednički zapisnik smatraće se da prihvata reklamacioni zapisnik koji je dostavljen od strane Naručioca, odnosno da prihvata reklamaciju robe. Isporučilac se obavezuje u slučaju vraćanja isporuke u roku najkasnije do 7 (sedam) dana isporučiti novu količinu reklamirane robe, navedenu u reklamacionom zapisniku Naručioca (naziv, vrsta, količina i sl, koju prihvata bez pogovora) koja neće sadržati nedostatke i koja će biti u skladu sa ugovorenim kvalitetom i tehničkim karakteristikama/specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.

Tri reklamirane isporuke predstavljaju pravni osnov za raskid ovog ugovora.

Član 9.

Ukoliko Dobavljač ne dostavi robu nakon reklamacije opisane u članu 8. ovog Ugovora, obavezuje se da će Naručocu nadoknaditi štetu na način kako je definisano članom 12. ovog Ugovora.

Član 10.

Ukoliko Dobavljač isporučiti Naručiocu tri puta predmetnu robu neodgovarajućeg kvaliteta, Ugovor automatski prestaje da važi (raskida se), Naručilac nema nikakvu obavezu plaćanja fakturisane cijene predmetne robe, a Dobavljač snosi odgovornost i sankcije predviđene u članu 12. ovog Ugovora.

Član 11.

Isporučka robe podrazumijeva i primopredaju prateće dokumentacije i to: fakturu Dobavljača, otpremnicu, i Sertifikate navedene u članu 5. Ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora, odnosno mjesto isporuke robe je magacin Naručioca Podgorica, Čemovsko polje.

Član 12.

Ukoliko Isporučilac predmetnu robu ne isporuči Naručiocu u roku određenom u članu 4 obavezuje se da Naručiocu plati ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u iznosu od po 2% od ukupne vrijednosti naručene robe.

Ukoliko Dobavljač uopšte ne isporuči predmetnu robu Naručiocu, obavezan je nadoknaditi stvarnu i pretrpljenu materijalnu štetu Naručiocu koja je nastala usled neisporučene predmetne robe, a Naručilac ima pravo da realizuje bankarske garancije.

Visinu materijalne štete će odrediti Komisija, koja se sastoji od 4(četiri) stručna lica, od kojih su 2 (dva) od strane Naručioca i 2 (dva) od strane Dobavljača, o čemu će se sačiniti zapisnik koji će biti potpisan od Komisije.

U tom slučaju Dobavljač će nadoknaditi Naručiocu određenu visinu materijalne štete u roku od 30 (trideset) dana počevši od dana procjene materijalne štete.

Ukoliko Dobavljač iz bilo kojeg razloga ne učestvuje u radu Komisije za procjenu materijalne štete, obavezuje se da prihvata zapisnik sačinjen samo od stručnih lica Naručioca, kao i da prihvata obavezu da će Naručiocu nadoknaditi određenu visinu materijalne štete u roku od 30 (trideset) dana počevši od dana procjene materijalne štete.

Ukoliko Ugovorne strane ne postignu saglasnost u vezi procjene materijalne štete, ista će biti predmet sudskog odlučivanja kod Privrednog suda u Podgorici.

Član 13.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje ugovorene cijene izvršiti virmanski na sledeći način:

- 20% avans odmah nakon zaključenja ovog Ugovora, uz dostavljanje garancije od strane Dobavljača za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa sa rokom važenja za svo vrijeme trajanja Ugovora

- ostatak od 80% u roku od 90 dana od dana ispostavljanja fakture, odnosno od dana kvalitativog i kvantitativnog prijema predmetne robe

Ukoliko Dobavljač ne dostavi bankarsku garanciju za avansno plaćanje, Naručilac zadržava pravo da ne uplati avans dok Dobavljač ne dostavi bankarsku garanciju u roku koji ne može biti duži od 10 dana od dana zaključenja ovog Ugovora.

Član 14.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i na prvi poziv naplativu bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od od roka važnosti ovog Ugovora, definisanim u članu 18. ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.

Garancija mora biti izdata od poslovne banke Dobavljača koja se nalazi u Crnoj Gori ili od poslovne banke Dobavljača koji ima sjedište u nekoj stranoj državi koja će biti vjerodostojna za naplatu po bankarskoj garanciji.

Naručilac se obavezuje da će neposredno i u roku odmah nakon ispunjenja ugovornih obaveza, odnosno nakon dobrog izvršenja ugovora od strane Dobavljača, na način i pd uslovima iz ovog Ugovora, a bez primjedbi Naručioca, poslije isteka roka važenja ovog Ugovora vratiti Dobavljaču dostavljenu bankarsku garanciju za dobro izvršenje Ugovora.

Član 15.

Dobavljač izjavljuje i jemči Naručiocu, pod prijetnjom krivične i materijalne odgovornosti pravnog lica i njegovog potpisnika sledeće:

-Da je zakonito osnovan i registrovan kao pravno lice i privredno društvo, a u svemu prema propisima države gdje ima registrovano sjedište.

-Da može zakonito i punovažno zaključiti ovaj Ugovora kao i sve druge pravne instrumente u vezi sa Ugovorom.

-Da potpisnik ovog Ugovora ima sva ovlašćenja za zaključenje Ugovora po zakonskim propisima države gdje ima registrovano sjedište.

Član 16.

Ugovorne strane neće biti dužne da izvrše svoje obaveze po osnovu ovog Ugovora za vreme trajanja više sile kao što su: rat i ratno dejstvo i prirodne katastrofe (požar, poplava, mobilizacije, eksplozija i druge prirodne katastrofe koje država oglasi kao takve), u slučaju da je neispunjenje navedenih obaveza prouzrokovano nastupanjem više sile i pod uslovom da bez odlaganja obaveste, a najkasnije u roku od tri radna dana drugu Ugovornu stranu o nastupanju više sile.

U protivnom, Ugovorna strana u odnosu na koju je nastupilo dejstvo više sile ne može se na nju pozvati ako ne obavijesti drugu Ugovornu stranu o dejstvu više sile, izuzev ukoliko ga sama okolnost više sile ne sprečava da pošalje takvo obavještenje.

Ugovorna strana kod koje nije nastupilo dejstvo više sile ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko dejstvo više sile bude trajalo duže od dva mjeseca od dana obavještenja druge Ugovorne strane.

Član 17.

Ugovorne strane će prilikom tumačenja Ugovora polaziti od načela savjesnosti i poštenja, kao osnovnog načela obligacionih odnosa.

Potpisom na ovom Ugovoru Ugovorne strane potvrđuju da su im uslovi Ugovora razumljivi i jasni i da je Ugovor zaključen dobrom voljom Ugovornih strana, bez ikakve prisile i prinude.

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe Ugovora imaju tumačiti u skladu sa odredbama Pozitivnih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.

Član 18.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 120 (stodvadeset) dana i primjenjuje se od dana njegovog zaključivanja.

Ovaj Ugovor se može jednostrano raskinuti i prije isteka vremena na koji je zaključen ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvršava svoje ugovorne obaveze.

Naručilac ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko Dobavljač:

-ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim ugovorom

-kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora ili način na koji se isporučuje roba,

odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača

-se ne pridržava ugovorenog načina i roka isporuke

-u drugim slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

Raskid Ugovora ne oslobađa Dobavljača od odgovornosti i uplate naknade stvarne i pretrpljene materijalne štete, kao i povraćaj uplaćenih novčanih sredstava u roku od 7 dana od roka određenog za isporuku robe, u suprotnom Naručilac ima pravo da realizuje bankarsku garanciju koju je Dobavljač dostavio Naručiocu za avansno plaćanje i bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla.

Dobavljač ima pravo jednostranog raskida ugovora ukoliko Naručilac u ugovorenom roku, odnosno roku naznačenom na fakturi Dobavljača ne plati fakturisanu cijenu, kao i u drugim slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

Član 19.

Ukoliko u toku tajanja ovog Ugovora dođe do bilo kojih statusnih promjena ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje je došlo do promjene, preći na njenog pravnog sledbenika.

O svim statusnim promjenama, ako do istih dodje, nakon zaključenja ovog ugovora, ugovaraci su obavezni odmah, bez odlaganja obavijeste pisanim putem drugu ugovornu stranu da je doslo do tih statusnih promjena.

Član 20.

Ugovorne strane su saglasne da sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore i drugih pozitivno pravnih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.

Član 21.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualno nastale sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 22.

Dobavljač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od 8 (osam) dana od dana njegovog preuzimanja, odnosno dostavljanja i u istom roku vrati Naručiocu potpisani Ugovor sa bankarskom garancijom definisanom u članu 12. ovog Ugovora.

Ukoliko Dobavljač odbije da zaključi ovaj Ugovor, Naručilac ima pravo da traži naknadu štete od Dobavljača u iznosu od 10% od ugovorenog iznosa, a Dobavljač se obavezuje da će u roku od 10 dana nadoknaditi tu štetu.

Naknada štete iz stava drugog ovog člana ostvaruje se bez procesuiranja tužbe za naknadu štete i bez donošenja presude suda.

Član 23.

Ovaj Ugovor se zaključuje u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu.

Član 24.

Ugovorne strane su ovaj Ugovor pročitale i saglasno izjavljuju da je ovaj Ugovor izraz njihovih slobodnih volja, te da se niko ne nalazi pod uticajem prevare, prijetnje, prinude, zablude i sl., te ga u znak njegove pravne valjanosti svojeručno potpisuju.

NARUČILAC,
„13 JUL-PLANTAŽE“ a.d. PODGORICA
IZVRŠNIDIREKTOR
Verica Maraš dipl.ecc

DOBAVLJAČ,

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _____
(ime i prezime)

(funkcija)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci i isporuci laterala biće sačinjen sa Ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija.

NACRT UGOVORA O NABAVCI CIJEVI - PARTIJA 2

Ovaj Ugovor se zaključen između:

Naručioca, „13 JUL-PLANTAŽE“ a.d. Podgorica, ulica Put Radomira Ivanovića br.2, Matični broj/ PIB 02016281, PDV: 20/31-00021-4, Žiro račun br: 550-1092-08 kod Societe Generale Montenegro, koga zastupa Izvršni direktor Verica Maraš dipl.ecc (u daljem tekstu: NARUČILAC), s jedne strane, i

Ponuđača: _____ sa sjedištem u _____, ulica _____ Matični broj: _____ PIB: _____, Žiro račun br. _____ kod _____ banke, koga zastupa _____ (u daljem tekstu: DOBAVLJAČ), s druge strane.

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavku sistema za navodnjavanje-kap po kap, u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikacijom datom u zahtjevu za prikupljanje ponuda za nabavku, Partija 2, broj: _____ od _____ 2018.godine.

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, Partija 2, broj: _____ od _____ 2018.godine

Ponuda ponuđača broj: _____ od _____ 2018.godine.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka i isporuka cijevi, u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikacijom datom u zahtjevu za prikupljanje ponuda za nabavku, Partija 2, broj: _____ od _____ 2018.godine, Rješenja o izboru najpovoljnije ponude, Partiju 2, broj: _____ od _____ 2018.godine i prihvaćenoj Ponudi Dobavljača broj: _____ od _____ godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu iz člana 1. ovog Ugovora u svemu prema tehničkim karakteristikama/specifikaciji i ostalim uslovima iz prihvaćene ponude, i to:

1. Cijevi od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, 180 m

D (mm) 125/10 bara

S 7.4

SDR17 (S-8) PN10

2. Cijevi od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, 1.500 m

D(mm) 110/10 bara

S 6.6

SDR17 (S-8) PN10

Cijevi potrebno isporučiti u koturove od 50 metara.

3. Cijevi od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, 2.800 m

D(mm) 90/10 bara

S 5.4

SDR17 (S-8) PN10

Cijevi potrebno isporučiti u koturove od 50 metara.

4. Cijevi od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, 00 m

~~D (mm) 110/10 bara~~

~~S 6.6~~

~~SDR17 (S-8) PN10~~

~~cijevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201 o čemu će svedočiti DVGW sertifikat i INSTA-CERT sertifikat kao obavezni prilog uz isporučene cevi~~

5. Cijevi od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, 2.000 m

D(mm)-90/10 bara

S-5.4

SDR17 (S-8) PN10

~~cijevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201 o čemu će svedočiti DVGW sertifikat i INSTA-CERT sertifikat kao obavezni prilog uz isporučene cevi~~

6. Cijevi od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, 700 m

D(mm)-90/10 bara

S-3.8

SDR17 (S-8) PN10

~~cijevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201 o čemu će svedočiti DVGW sertifikat i INSTA-CERT sertifikat kao obavezni prilog uz isporučene cevi~~

Član 3.

Ukupna vrijednost robe prema prihvaćenoj ponudi Dobavljača broj: _____ od _____ 2017. godine iznosi _____ € (slovima: _____ eura) bez uračunatog PDV-a, odnosno _____ € sa uračunatim PDV-om
Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenljiva za period važenja ovog Ugovora.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku robe izvršavati sukcesivno u skladu sa potrebama Naručioca, a ne kasnije od 25.02.2019. godine, magacin Naručioca, Podgorica, Čemovsko polje, po paritetu DAP Podgorica (Incoterms 2010).

Paritet isporuke za strano lice (ino dobavljač), a u vezi plaćanja poreza na dodatu vrijednost, Naručilac može odrediti shodno članu 12. Stav1 tačka 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Sl.list RCG“ br. 65/01....04/06 i „Sl.list CG“ br.16/07, 40/11) kojim je definisano na način kako slijedi:

Za strano lice koje u Crnoj Gori obavlja djelatnost preko poslovne jedinice, saglasno članu 28.

Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Sl.list RCG“ br. 65/02....16/06, 64/08), ta poslovna jedinica obračunava i plaća PDV, u skladu sa ovim Pravilnikom (Poslovna jedinica stranog lica istupa u ime i za račun stranog lica, pri čemu mora koristiti firmu matičnog preduzeća, njegovo sjedište i svoj naziv);

Shodno članu 12 a saglasno stavu 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, strano lice koje, u skladu sa propisima nije obavezno osnovati poslovnu jedinicu, a vrši promet u Crnoj Gori, upisuje se u registar obveznika za PDV i može imenovati poreskog zastupnika koji u njegovo ime ispunjava obaveze propisane ovim Pravilnikom;

Shodno članu 12 stav 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, ako poreski obveznik koji nema sjedište u Crnoj Gori ne imenuje poreskog zastupnika, PDV plaća primalac proizvoda, odnosno usluga (Naručilac).

Isporuka robe biće izvršena i potvrđena pismenim aktom o primopredaji.

Ugovorne strane su saglasne da se kvantitativni i kvalitativni prijem predmetne robe i uvid u rok trajanja iste vrši u mjestu (skladište) Naručioca i u trenutku preuzimanja robe od strane Naručioca čime se isporuka smatra izvršenom, samo pod uslovom da nije bilo primjedbi od strane Naručioca.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će kvalitet robe u svemu biti u skladu sa propisima EU iz ove oblasti i da će kvalitet predmetne robe biti u svemu identičan traženim tehničkim karakteristikama/specifikacijom i karakteristikama datim u ponudi Dobavljača.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta vrši se provjerom usklađenosti dostavljenih sertifikata o analizama od strane Dobavljača sa specificiranim "bitnim karakteristikama predmeta nabavke

u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija” iz dijela “tehničke karakteristike/ specifikacije predmeta nabavke.

Dobavljač se obavezuje da će Naručiocu dostaviti sledeće:

- Tehnički liste za svaku ponuđenu robu
- Ateste i rezultate materijala korišćenih za proizvodnju svih ponuđenih delova

Ugovorne strane su saglasne da će svaka isporuka biti predmet prijemne kontrole kvaliteta prema planovima kontrolisanja Naručioca.

Za vrijeme trajanja ugovora, za svaku isporuku robe, na dan isporuke uradiće se kvalitativni prijem robe, koji podrazumijeva kontrolu parametara datih u tehničkim karakteristikama/specifikaciji i prihvaćenoj ponudi Dobavljača.

Član 6.

Garantni rok predmetne opreme za je 30 (trideset) godina

Garancija kvaliteta:

- ISO 9001,
- Ateste materijala koji su prošli testova i uticaj na kvalitet vode,
- Tehničke listove i WRAS

Član 7.

Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na predmetnoj robi, koji se pokažu u toku garantnog roka, ukoliko su nedostaci u skladu sa garantnim uslovima.

Ukoliko Dobavljač ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, Naručilac ima pravo da o trošku Dobavljača, angažuje dugo lice za otklanjanje svih nedostataka na izvedenim radovima, a Dobavljač se obavezuje da će u roku od 10 dana od dana dostavljanja fakture od drugog lica platiti fakturisani iznos za radove koje je to drugo lice izvršilo za otklanjanje nedostataka koji su bili obaveza Dobavljača.

Član 8.

Ukoliko Naručilac ustanovi prijemnom kontrolom da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora, odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude, sam bez potrebnog prisustva Isporučioca, sačinjava reklamacioni zapisnik i obavještava Isporučioca o vraćanju-reklamaciji robe koja je pristigla u magacin Naručioca i koji Isporučilac obavezan da prihvati.

Ukoliko se posumnja u kvalitet isporučene robe na osnovu upotrebe iste u procesu proizvodnje Naručilac obavještava Isporučioca o navedenim nedostacima i problemima nastalim u proizvodnji.

U tom slučaju stručna lica Naručioca sačinjavaju reklamacioni zapisnik koji uz obavještenje dostavljaju Isporučiocu putem e-mail adrese, koji je obavezan da u roku od 1 (jednog) radnog dana pismeno obavijesti Naručioca da li će se odazvati pozivu ili ne, putem e-mail adrese.

Ukoliko se Isporučilac odazove pozivu, dužan je da nakon prijema obavještenja, a najkasnije u roku od 48 časova, o svom trošku, pošalje svog predstavnika, stručno, odgovorno lice koje će sa odgovornim licem iz kontrole kvaliteta i proizvodnje konstatovati nastali problem i sačiniti zajednički zapisnik o daljem postupanju sa robom.

Ako se Isporučilac ne odazove pozivu i ne sačini se zajednički zapisnik smatraće se da prihvata reklamacioni zapisnik koji je dostavljen od strane Naručioca, odnosno da prihvata reklamaciju robe. Isporučilac se obavezuje u slučaju vraćanja isporuke u roku najkasnije do 7 (sedam) dana isporučiti novu količinu reklamirane robe, navedenu u reklamacionom zapisniku Naručioca (naziv, vrsta, količina i sl, koju prihvata bez pogovora) koja neće sadržati

nedostatke i koja će biti u skladu sa ugovorenim kvalitetom i tehničkim karakteristikama/specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.

Tri reklamirane isporuke predstavljaju pravni osnov za raskid ovog ugovora.

Član 9.

Ukoliko Dobavljač ne dostavi robu nakon reklamacije opisane u članu 8. ovog Ugovora, obavezuje se da će Naručiocu nadoknaditi štetu na način kako je definisano članom 12. ovog Ugovora.

Član 10.

Ukoliko Dobavljač isporuči Naručiocu tri puta predmetnu robu neodgovarajućeg kvaliteta, Ugovor automatski prestaje da važi (raskida se), Naručilac nema nikakvu obavezu plaćanja fakturisane cijene predmetne robe, a Dobavljač snosi odgovornost i sankcije predviđene u članu 12. ovog Ugovora.

Član 11.

Isporuka robe podrazumijeva i primopredaju prateće dokumentacije i to: fakturu Dobavljača, otpremnicu, i Sertifikate navedene u članu 5 i 6 Ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora, odnosno mjesto isporuke robe je magacin Naručioca Podgorica, Čemovsko polje.

Član 12.

Ukoliko Isporučilac predmetnu robu ne isporuči Naručiocu u roku određenom u članu 4 obavezuje se da Naručiocu plati ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u iznosu od po 2% od ukupne vrijednosti naručene robe.

Ukoliko Dobavljač uopšte ne isporuči predmetnu robu Naručiocu, obavezan je nadoknaditi stvarnu i pretrpljenu materijalnu štetu Naručiocu koja je nastala usled neisporučene predmetne robe, a Naručilac ima pravo da realizuje dostavljenu bankarsku garanciju i Ugovor automatski prestaje da važi-raskida se.

Visinu materijalne štete će odrediti Komisija, koja se sastoji od 4(četiri) stručna lica, od kojih su 2 (dva) od strane Naručioca i 2 (dva) od strane Dobavljača, o čemu će se sačiniti zapisnik koji će biti potpisan od Komisije.

U tom slučaju Dobavljač će nadoknaditi Naručiocu određenu visinu materijalne štete u roku od 30 (trideset) dana počevši od dana procjene materijalne štete.

Ukoliko Dobavljač iz bilo kojeg razloga ne učestvuje u radu Komisije za procjenu materijalne štete, obavezuje se da prihvata zapisnik sačinjen samo od stručnih lica Naručioca, kao i da prihvata obavezu da će Naručiocu nadoknaditi određenu visinu materijalne štete u roku od 30 (trideset) dana počevši od dana procjene materijalne štete.

Ukoliko Ugovorne strane ne postignu saglasnost u vezi procjene materijalne štete, ista će biti predmet sudskog odlučivanja kod Privrednog suda u Podgorici.

Član 13.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje ugovorene cijene izvršiti virmanski na sledeći način:

- 20% avans odmah nakon zaključenja ovog Ugovora, uz dostavljanje garancije od strane Dobavljača za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa sa rokom važenja za svo vrijeme trajanja Ugovora

- ostatak od 80% u roku od 90 dana od dana ispostavljanja fakture, odnosno od dana kvalitativog i kvantitativnog prijema predmetne robe

Ukoliko Dobavljač ne dostavi bankarsku garanciju za avansno plaćanje, Naručilac zadržava pravo da ne uplati avans dok Dobavljač ne dostavi bankarsku garanciju u roku koji ne može biti duži od 10 dana od dana zaključenja ovog Ugovora.

Član 14.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i na prvi poziv naplativu bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od roka važnosti ovog Ugovora, definisanim u članu 18. ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.

Garancija mora biti izdata od poslovne banke Dobavljača koja se nalazi u Crnoj Gori ili od poslovne banke Dobavljača koji ima sjedište u nekoj stranoj državi koja će biti vjerodostojna za naplatu po bankarskoj garanciji.

Naručilac se obavezuje da će neposredno i u roku odmah nakon ispunjenja ugovornih obaveza, odnosno nakon dobrog izvršenja ugovora od strane Dobavljača, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, a bez primjedbi Naručioca, poslije isteka roka važenja ovog Ugovora vratiti Dobavljaču dostavljenu bankarsku garanciju za dobro izvršenje Ugovora.

Član 15.

Dobavljač izjavljuje i jemči Naručiocu, pod prijetnjom krivične i materijalne odgovornosti pravnog lica i njegovog potpisnika sledeće:

-Da je zakonito osnovan i registrovan kao pravno lice i privredno društvo, a u svemu prema propisima države gdje ima registrovano sjedište.

-Da može zakonito i punovažno zaključiti ovaj Ugovor kao i sve druge pravne instrumente u vezi sa Ugovorom.

-Da potpisnik ovog Ugovora ima sva ovlašćenja za zaključenje Ugovora po zakonskim propisima države gdje ima registrovano sjedište.

Član 16.

Ugovorne strane neće biti dužne da izvrše svoje obaveze po osnovu ovog Ugovora za vreme trajanja više sile kao što su: rat i ratno dejstvo i prirodne katastrofe (požar, poplava, mobilizacije, eksplozija i druge prirodne katastrofe koje država oglasi kao takve), u slučaju da je neispunjenje navedenih obaveza prouzrokovano nastupanjem više sile i pod uslovom da bez odlaganja obaveste, a najkasnije u roku od tri radna dana drugu Ugovornu stranu o nastupanju više sile.

U protivnom, Ugovorna strana u odnosu na koju je nastupilo dejstvo više sile ne može se na nju pozvati ako ne obavijesti drugu Ugovornu stranu o dejstvu više sile, izuzev ukoliko ga sama okolnost više sile ne sprečava da pošalje takvo obavještenje.

Ugovorna strana kod koje nije nastupilo dejstvo više sile ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko dejstvo više sile bude trajalo duže od dva mjeseca od dana obavještenja druge Ugovorne strane.

Član 17.

Ugovorne strane će prilikom tumačenja Ugovora polaziti od načela savjesnosti i poštenja, kao osnovnog načela obligacionih odnosa.

Potpisom na ovom Ugovoru Ugovorne strane potvrđuju da su im uslovi Ugovora razumljivi i jasni i da je Ugovor zaključen dobrom voljom Ugovornih strana, bez ikakve prisile i prinude.

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe Ugovora imaju tumačiti u skladu sa odredbama Pozitivnih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.

Član 18.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 120 (stodvadeset) dana i primjenjuje se od dana njegovog zaključivanja.

Ovaj Ugovor se može jednostrano raskinuti i prije isteka vremena na koji je zaključen ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvršava svoje ugovorne obaveze.

Naručilac ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko Dobavljač:

-ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim ugovorom

-kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora ili način na koji se isporučuje roba,

odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača

-se ne pridržava ugovorenog načina i roka isporuke

-u drugim slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

Raskid Ugovora ne oslobađa Dobavljača od odgovornosti i uplate naknade stvarne i pretrpljene materijalne štete, kao i povraćaj uplaćenih novčanih sredstava u roku od 7 dana od roka određenog za isporuku robe, u suprotnom Naručilac ima pravo da realizuje bankarsku garanciju koju je Dobavljač dostavio Naručiocu za avansno plaćanje i bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla.

Dobavljač ima pravo jednostranog raskida ugovora ukoliko Naručilac u ugovorenom roku, odnosno roku naznačenom na fakturi Dobavljača ne plati fakturisanu cijenu, kao i u drugim slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

Član 19.

Ukoliko u toku tajanja ovog Ugovora dođe do bilo kojih statusnih promjena ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje je došlo do promjene, preći na njenog pravnog sledbenika.

O svim statusnim promjenama, ako do istih dodje, nakon zaključenja ovog ugovora, ugovaraci su obavezni odmah, bez odlaganja obavijeste pisanim putem drugu ugovornu stranu da je doslo do tih statusnih promjena.

Član 20.

Ugovorne strane su saglasne da sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore i drugih pozitivno pravnih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.

Član 21.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualno nastale sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 22.

Dobavljač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od 8 (osam) dana od dana njegovog preuzimanja, odnosno dostavljanja i u istom roku vrati Naručiocu potpisani Ugovor sa bankarskom garancijom definisanom u članu 12. ovog Ugovora.

Ukoliko Dobavljač odbije da zaključi ovaj Ugovor, Naručilac ima pravo da traži naknadu štete od Dobavljača u iznosu od 10% od ugovorenog iznosa, a Dobavljač se obavezuje da će u roku od 10 dana nadoknaditi tu štetu.

Naknada štete iz stava drugog ovog člana ostvaruje se bez procesuiranja tužbe za naknadu štete i bez donošenja presude suda.

Član 23.

Ovaj Ugovor se zaključuje u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu.

Član 24.

Ugovorne strane su ovaj Ugovor pročitale i saglasno izjavljuju da je ovaj Ugovor izraz njihovih slobodnih volja, te da se niko ne nalazi pod uticajem prevare, prijetnje, prinude, zablude i sl., te ga u znak njegove pravne valjanosti svojeručno potpisuju.

NARUČILAC,
„13 JUL-PLANTAŽE“ a.d. PODGORICA
IZVRŠNIDIREKTOR
Verica Maraš dipl.ecc

DOBAVLJAČ,

SAGLASAN SA NACRTOM UGO

Ovlašćeno lice ponuđača _____
(ime i prezime)

(funkcija)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci i isporuci cijevi biće sačinjen sa Ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija.

**NACRT UGOVORA O NABAVCI OSTALIH ELEMENATA-PRIRUBNICE,
REDUKCIJE, SPOJNICE I OSTALI PROPATNI MATERIJAL - PARTIJA 3**

Ovaj Ugovor se zaključen između:

Naručioca, „13 JUL-PLANTAŽE“ a.d. Podgorica, ulica Put Radomira Ivanovića br.2, Matični broj/ PIB 02016281, PDV: 20/31-00021-4, Žiro račun br: 550-1092-08 kod Societe Generale Montenegro, koga zastupa Izvršni direktor Verica Maraš dipl.ecc (u daljem tekstu: NARUČILAC), s jedne strane, i

Ponuđača: _____ sa sjedištem u _____, ulica _____ Matični broj: _____ PIB: _____, Žiro račun br. _____ kod _____ banke, koga zastupa _____ (u daljem tekstu: DOBAVLJAČ), s druge strane.

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavku sistema za navodnjavanje-kap po kap, u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikacijom datom u zahtjevu za prikupljanje ponuda za nabavku, Partija 3, broj: _____ od _____ 2018.godine.

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, Partija 3, broj: _____ od _____ 2018.godine

Ponuda ponuđača broj: _____ od _____ 2018.godine.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka i isporuka ostalih elemenata-prirubnice, redukcije, spojnice i ostali propratni materijal, u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikacijom datom u zahtjevu za prikupljanje ponuda za nabavku, Partija 3, broj: _____ od _____ 2018.godine, Rješenja o izboru najpovoljnije ponude, Partiju 3, broj: _____ od _____ 2018.godine i prihvaćenoj Ponudi Dobavljača broj: _____ od _____ godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu iz člana 1. ovog Ugovora u svemu prema tehničkim karakteristikama/specifikaciji i ostalim uslovima iz prihvaćene ponude, po nazivu, vrsti i količinama decidno navedenim u tehničkim karakteristikama/specifikaciji iz Zahtjeva za prikupljanje ponuda.

Član 3.

Ukupna vrijednost robe prema prihvaćenoj ponudi Dobavljača broj: _____ od _____ 2018.godine iznosi _____ € (slovima: _____ eura) bez uračunatog PDV-a, odnosno _____ € sa uračunatim PDV-om

Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenljiva za period važenja ovog Ugovora.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku robe izvršavati sukcesivno u skladu sa potrebama Naručioca, a ne kasnije od 25.02.2019. godine, magacin Naručioca, Podgorica, Čemovsko polje, po paritetu DAP Podgorica (Incoterms 2010).

Paritet isporuke za strano lice (ino dobavljač), a u vezi plaćanja poreza na dodatu vrijednost, Naručilac može odrediti shodno članu 12. Stav1 tačka 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Sl.list RCG“ br. 65/01....04/06 i „Sl.list CG“ br.16/07, 40/11) kojim je definisano na način kako slijedi:

Za strano lice koje u Crnoj Gori obavlja djelatnost preko poslovne jedinice, saglasno članu 28.

Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Sl.list RCG“ br. 65/02....16/06, 64/08), ta poslovna jedinica obračunava i plaća PDV, u skladu sa ovim

Pravilnikom (Poslovna jedinica stranog lica istupa u ime i za račun stranog lica, pri čemu mora koristiti firmu matičnog preduzeća, njegovo sjedište i svoj naziv);
Shodno članu 12 a saglasno stavu 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, strano lice koje, u skladu sa propisima nije obavezno osnovati poslovnu jedinicu, a vrši promet u Crnoj Gori, upisuje se u registar obveznika za PDV i može imenovati poreskog zastupnika koji u njegovo ime ispunjava obaveze propisane ovim Pravilnikom;
Shodno članu 12 stav 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, ako poreski obveznik koji nema sjedište u Crnoj Gori ne imenuje poreskog zastupnika, PDV plaća primalac proizvoda, odnosno usluga (Naručilac).
Isporuka robe biće izvršena i potvrđena pismenim aktom o primopredaji.
Ugovorne strane su saglasne da se kvantitativni i kvalitativni prijem predmetne robe i uvid u rok trajanja iste vrši u mjestu (skladište) Naručioca i u trenutku preuzimanja robe od strane Naručioca čime se isporuka smatra izvršenom, samo pod uslovom da nije bilo primjedbi od strane Naručioca.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će kvalitet robe u svemu biti u skladu sa propisima EU iz ove oblasti i da će kvalitet predmetne robe biti u svemu identičan traženim tehničkim karakteristikama/specifikacijom i karakteristikama datim u ponudi Dobavljača.
Način sprovođenja kontrole kvaliteta vrši se provjerom usklađenosti dostavljenih sertifikata o analizama od strane Dobavljača sa specificiranim "bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija" iz dijela "tehničke karakteristike/specifikacije predmeta nabavke.

Dobavljač se obavezuje da će Naručiocu dostaviti sledeće:

- Tehnički liste za svaku ponuđenu robu
- Ateste i rezultate materijala korišćenih za proizvodnju svih ponuđenih djelova

Ugovorne strane su saglasne da će svaka isporuka biti predmet prijamne kontrole kvaliteta prema planovima kontrolisanja Naručioca.

Za vrijeme trajanja ugovora, za svaku isporuku robe, na dan isporuke uradiće se kvalitativni prijem robe, koji podrazumijeva kontrolu parametara datih u tehničkim karakteristikama/specifikaciji i prihvaćenoj ponudi Dobavljača.

Član 6.

Garantni rok predmetne opreme je u skladu sa rokom navedenim u tehničkim karakteristikama /specifikaciji datim u Zahtjevu za prikupljanje ponuda.

Garancija kvaliteta:

- ISO 9001,
- Ateste materijala koji su prošli testova i uticaj na kvalitet vode,
- Tehničke listove i WRAS

Član 7.

Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na predmetnoj robi, koji se pokažu u toku garantnog roka, ukoliko su nedostaci u skladu sa garantnim uslovima.

Ukoliko Dobavljač ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, Naručilac ima pravo da o trošku Dobavljača, angažuje dugo lice za otklanjanje svih nedostataka na izvedenim radovima, a Dobavljač se obavezuje da će u roku od 10 dana od dana dostavljanja fakture od drugog lica platiti fakturisani iznos za radove koje je to drugo lice izvršilo za otklanjanje nedostataka koji su bili obaveza Dobavljača.

Član 8.

Ukoliko Naručilac ustanovi prijemnom kontrolom da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora, odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude, sam bez

potrebnog prisustva Isporučioca, sačinjava reklamacioni zapisnik i obavještava Isporučioca o vraćanju-reklamaciji robe koja je pristigla u magacin Naručioca i koji Isporučilac obavezan da prihvati.

Ukoliko se posumnja u kvalitet isporučene robe na osnovu upotrebe iste u procesu proizvodnje Naručilac obavještava Isporučioca o navedenim nedostacima i problemima nastalim u proizvodnji.

U tom slučaju stručna lica Naručioca sačinjavaju reklamacioni zapisnik koji uz obavještenje dostavljaju Isporučiocu putem e-mail adrese, koji je obavezan da u roku od 1 (jednog) radnog dana pismeno obavijesti Naručioca da li će se odazvati pozivu ili ne, putem e-mail adrese.

Ukoliko se Isporučilac odazove pozivu, dužan je da nakon prijema obavještenja, a najkasnije u roku od 48 časova, o svom trošku, pošalje svog predstavnika, stručno, odgovorno lice koje će sa odgovornim licem iz kontrole kvaliteta i proizvodnje konstatovati nastali problem i sačiniti zajednički zapisnik o daljem postupanju sa robom.

Ako se Isporučilac ne odazove pozivu i ne sačini se zajednički zapisnik smatraće se da prihvata reklamacioni zapisnik koji je dostavljen od strane Naručioca, odnosno da prihvata reklamaciju robe. Isporučilac se obavezuje u slučaju vraćanja isporuke u roku najkasnije do 7 (sedam) dana isporučiti novu količinu reklamirane robe, navedenu u reklamacionom zapisniku Naručioca (naziv, vrsta, količina i sl, koju prihvata bez pogovora) koja neće sadržati nedostatke i koja će biti u skladu sa ugovorenim kvalitetom i tehničkim karakteristikama/specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.

Tri reklamirane isporuke predstavljaju pravni osnov za raskid ovog ugovora.

Član 9.

Ukoliko Dobavljač ne dostavi robu nakon reklamacije opisane u članu 8. ovog Ugovora, obavezuje se da će Naručocu nadoknaditi štetu na način kako je definisano članom 12. ovog Ugovora.

Član 10.

Ukoliko Dobavljač isporučiti Naručiocu tri puta predmetnu robu neodgovarajućeg kvaliteta, Ugovor automatski prestaje da važi (raskida se), Naručilac nema nikakvu obavezu plaćanja fakturisane cijene predmetne robe, a Dobavljač snosi odgovornost i sankcije predviđene u članu 12. ovog Ugovora.

Član 11.

Isporuka robe podrazumijeva i primopredaju prateće dokumentacije i to: fakturu Dobavljača, otpremnicu, i Sertifikate navedene u članu 5 i 6 Ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora, odnosno mjesto isporuke robe je magacin Naručioca Podgorica, Ćemovsko polje.

Član 12.

Ukoliko Isporučilac predmetnu robu ne isporučiti Naručiocu u roku određenom u članu 4 obavezuje se da Naručiocu plati ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u iznosu od po 2% od ukupne vrijednosti naručene robe.

Ukoliko Dobavljač uopšte ne isporučiti predmetnu robu Naručiocu, obavezan je nadoknaditi stvarnu i pretrpljenu materijalnu štetu Naručiocu koja je nastala usled neisporučene predmetne robe, a Naručilac ima pravo da realizuje dostavljenu bankarsku garanciju i Ugovor automatski prestaje da važi-raskida se.

Visinu materijalne štete će odrediti Komisija, koja se sastoji od 4(četiri) stručna lica, od kojih su 2 (dva) od strane Naručioca i 2 (dva) od strane Dobavljača, o čemu će se sačiniti zapisnik koji će biti potpisan od Komisije.

U tom slučaju Dobavljač će nadoknaditi Naručiocu određenu visinu materijalne štete u roku od 30 (trideset) dana počevši od dana procjene materijalne štete.

Ukoliko Dobavljač iz bilo kojeg razloga ne učestvuje u radu Komisije za procjenu materijalne štete, obavezuje se da prihvata zapisnik sačinjen samo od stručnih lica Naručioca, kao i da prihvata obavezu da će Naručiocu nadoknaditi određenu visinu materijalne štete u roku od 30 (trideset) dana počevši od dana procjene materijalne štete.

Ukoliko Ugovorne strane ne postignu saglasnost u vezi procjene materijalne štete, ista će biti predmet sudskog odlučivanja kod Privrednog suda u Podgorici.

Član 13.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje ugovorene cijene izvršiti virmanski na sledeći način:

- 20% avans odmah nakon zaključenja ovog Ugovora, uz dostavljanje garancije od strane Dobavljača za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa sa rokom važenja za svo vrijeme trajanja Ugovora

- ostatak od 80% u roku od 90 dana od dana ispostavljanja fakture, odnosno od dana kvalitativog i kvantitativnog prijema predmetne robe

Ukoliko Dobavljač ne dostavi bankarsku garanciju za avansno plaćanje, Naručilac zadržava pravo da ne uplati avans dok Dobavljač ne dostavi bankarsku garanciju u roku koji ne može biti duži od 10 dana od dana zaključenja ovog Ugovora.

Član 14.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i na prvi poziv naplativu bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od od roka važnosti ovog Ugovora, definisanim u članu 18. ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.

Garancija mora biti izdata od poslovne banke Dobavljača koja se nalazi u Crnoj Gori ili od poslovne banke Dobavljača koji ima sjedište u nekoj stranoj državi koja će biti vjerodostojna za naplatu po bankarskoj garanciji.

Naručilac se obavezuje da će neposredno i u roku odmah nakon ispunjenja ugovornih obaveza, odnosno nakon dobrog izvršenja ugovora od strane Dobavljača, na način i pd uslovima iz ovog Ugovora, a bez primjedbi Naručioca, poslije isteka roka važenja ovog Ugovora vratiti Dobavljaču dostavljenu bankarsku garanciju za dobro izvršenje Ugovora.

Član 15.

Dobavljač izjavljuje i jemči Naručiocu, pod prijetnjom krivične i materijalne odgovornosti pravnog lica i njegovog potpisnika sledeće:

-Da je zakonito osnovan i registrovan kao pravno lice i privredno društvo, a u svemu prema propisima države gdje ima registrovano sjedište.

-Da može zakonito i punovažno zaključiti ovaj Ugovora kao i sve druge pravne instrumente u vezi sa Ugovorom.

-Da potpisnik ovog Ugovora ima sva ovlašćenja za zaključenje Ugovora po zakonskim propisima države gdje ima registrovano sjedište.

Član 16.

Ugovorne strane neće biti dužne da izvrše svoje obaveze po osnovu ovog Ugovora za vreme trajanja više sile kao što su: rat i ratno dejstvo i prirodne katastrofe (požar, poplava, mobilizacije, eksplozija i druge prirodne katastrofe koje država oglasi kao takve), u slučaju da je neispunjenje navedenih obaveza prouzrokovano nastupanjem više sile i pod uslovom da bez odlaganja obaveste, a najkasnije u roku od tri radna dana drugu Ugovornu stranu o nastupanju više sile.

U protivnom, Ugovorna strana u odnosu na koju je nastupilo dejstvo više sile ne može se na nju pozvati ako ne obavijesti drugu Ugovornu stranu o dejstvu više sile, izuzev ukoliko ga sama okolnost više sile ne sprečava da pošalje takvo obavještenje.

Ugovorna strana kod koje nije nastupilo dejstvo više sile ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko dejstvo više sile bude trajalo duže od dva mjeseca od dana obavještenja druge Ugovorne strane.

Član 17.

Ugovorne strane će prilikom tumačenja Ugovora polaziti od načela savjesnosti i poštenja, kao osnovnog načela obligacionih odnosa.

Potpisom na ovom Ugovoru Ugovorne strane potvrđuju da su im uslovi Ugovora razumljivi i jasni i da je Ugovor zaključen dobrom voljom Ugovornih strana, bez ikakve prisile i prinude.

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe Ugovora imaju tumačiti u skladu sa odredbama Pozitivnih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.

Član 18.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 120 (stodvadeset) dana i primjenjuje se od dana njegovog zaključivanja.

Ovaj Ugovor se može jednostrano raskinuti i prije isteka vremena na koji je zaključen ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvršava svoje ugovorne obaveze.

Naručilac ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko Dobavljač:

-ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim ugovorom

-kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora ili način na koji se isporučuje roba,

odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača

-se ne pridržava ugovorenog načina i roka isporuke

-u drugim slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

Raskid Ugovora ne oslobađa Dobavljača od odgovornosti i uplate naknade stvarne i pretrpljene materijalne štete, kao i povraćaj uplaćenih novčanih sredstava u roku od 7 dana od roka određenog za isporuku robe, u suprotnom Naručilac ima pravo da realizuje bankarsku garanciju koju je Dobavljač dostavio Naručiocu za avansno plaćanje i bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla.

Dobavljač ima pravo jednostranog raskida ugovora ukoliko Naručilac u ugovorenom roku, odnosno roku naznačenom na fakturi Dobavljača ne plati fakturisanu cijenu, kao i u drugim slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

Član 19.

Ukoliko u toku tajanja ovog Ugovora dođe do bilo kojih statusnih promjena ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje je došlo do promjene, preći na njenog pravnog sledbenika.

O svim statusnim promjenama, ako do istih dodje, nakon zaključenja ovog ugovora, ugovaraci su obavezni odmah, bez odlaganja obavijeste pisanim putem drugu ugovornu stranu da je doslo do tih statusnih promjena.

Član 20.

Ugovorne strane su saglasne da sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore i drugih pozitivno pravnih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.

Član 21.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualno nastale sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 22.

Dobavljač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od 8 (osam) dana od dana njegovog preuzimanja, odnosno dostavljanja i u istom roku vrati Naručiocu potpisani Ugovor sa bankarskom garancijom definisanom u članu 12. ovog Ugovora.

Ukoliko Dobavljač odbije da zaključi ovaj Ugovor, Naručilac ima pravo da traži naknadu štete od Dobavljača u iznosu od 10% od ugovorenog iznosa, a Dobavljač se obavezuje da će u roku od 10 dana nadoknaditi tu štetu.

Naknada štete iz stava drugog ovog člana ostvaruje se bez procesuiranja tužbe za naknadu štete i bez donošenja presude suda.

Član 23.

Ovaj Ugovor se zaključuje u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu.

Član 24.

Ugovorne strane su ovaj Ugovor pročitale i saglasno izjavljuju da je ovaj Ugovor izraz njihovih slobodnih volja, te da se niko ne nalazi pod uticajem prevare, prijetnje, prinude, zablude i sl., te ga u znak njegove pravne valjanosti svojeručno potpisuju.

NARUČILAC,
„13 JUL-PLANTAŽE“ a.d. PODGORICA
IZVRŠNIDIREKTOR
Verica Maraš dipl.ecc

DOBAVLJAČ,

SAGLASAN SA NACRTOM UGO

Ovlašćeno lice ponuđača _____
(ime i prezime)

(funkcija)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci i isporuci ostalih elemenata-prirubnice, redukcije, spojnice i ostalog propratnog materijala biće sačinjen sa Ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija.

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

Pripremanje ponude

Ponudač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su:

- Ponuđeni svi specificirani proizvodi traženi zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a, i to: jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Nacrt ugovora o nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o nabavci pečatiran i potpisan od strane ovlaštenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.

Preporuka ponuđačima

Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.